



## COMMUNIQUÉ DE PRESSE

### Un kit collectivités spécial occitan

*L'Office public de la langue occitane déploie un ensemble d'outils à destination des élu.e.s et des technicien.ne.es des collectivités locales pour développer des projets en lien avec la langue occitane.*

#### Accompagner les collectivités

De plus en plus de **collectivités locales** s'engagent **en faveur de la langue occitane** : demande d'ouverture de cursus bilingues à l'école, soutien aux activités associatives, formation de personnels à la langue, valorisation du patrimoine local, programmation d'artistes en langue occitane, etc. Ces initiatives, portées par des communes, intercommunalités ou départements, s'effectuent bien souvent sans coûts supplémentaires. Elles sont **fortement encouragées**, tant par la Région Nouvelle-Aquitaine (une feuille de route pour les langues régionales a notamment été votée en 2021) que par la Région Occitanie (dans le cadre de son plan Cultura Viva voté en 2022).

Une enquête menée en 2020 avait d'ailleurs mis en lumière le **très large soutien des habitant.e.s** des régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie au renforcement de la présence de l'occitan dans leur quotidien (<https://www.ofici-occitan.eu/fr/les-enjeux/>).

C'est pour **accompagner ces dynamiques** que l'Office public de la langue occitane (OPLO), organisme public chargé de promouvoir la transmission et la visibilité de la langue occitane en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, a élaboré un « **kit spécial collectivités** ». Ce kit, conçu comme une boîte à outils, vise à présenter l'ensemble des possibilités offertes aux collectivités pour mettre en place des **projets autour de la langue occitane**.

#### Outiller les acteurs de terrain

Concrètement, ce kit met en lumière les différentes **opportunités d'intervention** pour les élu.e.s ou les technicien.ne.s des collectivités. Il comprend **12 fiches thématiques** qui présentent chacune les **bénéfices** liés à la mise en œuvre de chaque projet, les **modalités** étape par étapes, en identifiant les **coûts** potentiels. Pour chaque fiche, une **page dédiée** comprenant toute une série de ressources a été mise en ligne sur le site de l'OPLO.

Au-delà de l'accompagnement des collectivités, le projet vise également à **outiller les acteurs de terrain** lors de leurs interactions avec celles-ci. Fruit de **12 mois de concertation**, il a mobilisé **9 partenaires** : la Région Nouvelle-Aquitaine et la Région Occitanie, le CIRDOC-Institut occitan de cultura, le Congrès permanent de la langue occitane, l'association Oc-Bi pour l'enseignement bilingue à l'école publique, la con-fédération des Calandretas, l'Institut d'Etudes Occitanes et les deux Centres de formation professionnelle en occitan (CFPO) de Béziers et de Pau. Des **personnes ressources** ont en outre été identifiées pour orienter les demandes d'accompagnement.

Tous les contenus ont été **testés** auprès d'élu.e.s et de technicien.ne.s de collectivités.

Ce kit sera progressivement **déployé sur l'ensemble du territoire des régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie**. Il sera notamment utilisé par les services de l'OPLO et de ses tutelles lors des rencontres à venir, diffusé auprès des partenaires associatifs et mis à disposition sur différents points de diffusion du territoire.

#### Contact-presse :

gael.tabarly@ofici-occitan.eu / 07 56 27 27 07

L'Office public de la langue occitane est un groupement d'intérêt public (GIP) entre l'État et les Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Il est né en 2016 d'une conviction partagée par l'État et les Régions de l'absolue nécessité de soutenir et renforcer les politiques partenariales menées en faveur de la langue occitane. Dans son périmètre d'action, qui s'étend du massif central aux Pyrénées, l'OPLO soutient la promotion de l'occitan et favorise l'enseignement et la transmission de la langue régionale. Le bilinguisme précoce français-occitan occupe une place centrale au sein du plan d'action de l'Office, qui joue aujourd'hui un rôle clé d'animateur entre les institutions publiques (Éducation nationale, Régions, départements), les opérateurs linguistiques et les parents

## COMUNICAT DE PREMSA

### Un kit collectivitats especial occitan

*L'Ofici public de la lenga occitana lança un ensemble d'esplèits a destinacion dels/de las elegits/-idas e dels/de las tecnician.a.s de las collectivitats locals per desvolopar de projèctes en ligam amb la lenga occitana.*

#### Acompanhar las collectivitats

De mai en mai de **collectivitats locals** s'engatjan **de cap al desvolopament de la lenga occitana** : demanda de dobertura de cursus bilingües a l'escola, sosten a las activitats associativas, formacion de personals a la lenga, valorizacion del patrimòni local, programacion d'artistas en lenga occitana, etc. Aquelas iniciativas, portadas per de comunas, intercomunalitats o departaments, se pòdon plan sovent far sens còstes suplementaris. Son fòrça **encoratjadas**, tant per la Region Novèla-Aquitània (qu'adoptèt una fuèlha de rota per las lengas regionalas en 2021) que per la Region Occitània (dins l'encastre de son plan Cultura Viva votat en 2022).

Una enquèsta realizada en 2020 metèt en evidéncia lo **sosten fòrt dels abitant.a.s** de las regions Novèla-Aquitània e Occitània al refortiment de la preséncia de l'occitan dins lor quotidian (<https://www.ofici-occitan.eu/fr/les-enjeux/>).

Es per **acompanhar aquelas dinamicas** que l'Ofici public de la lenga occitana (**OPLO**), organisme public cargat de promòure la transmission e la visibilitat de la lenga occitana en Novèla-Aquitània e Occitània, a elaborat un « lòt especial collectivitats ». Aquel lòt, concebut coma una caissa a esplèits, a per tòca de presentar l'ensemble de las possibilitats ofèrtas a las collectivitats per **metre en òbra de projèctes a l'entorn de la lenga occitana**.

#### Equipar los actors de terren

Concretament, aquel lòt met en lum las diferentas **oportunitats d'intervencion** per l'elegit.da.s o los tecnician.a.s de las collectivitats. Compren **12 fichas tematicas** que presentan caduna los **beneficis** ligats al lançament d'un projècte, las **modalitats**, etapa per etapa, e identifica los **còstes** potencials. Per cada ficha, una **pagina dedicada** e que compren tota una lista de ressorsas es en linha sul sit de l'OPLO.

Al delà de l'acompanhament de las collectivitats, l'objectiu es d'equipar **los actors de terren** pendent lors interaccions amb aquelas. Fruita de **12 meses de concertacion**, mobilizèt **9 partenaris** : la Region Novèla-Aquitània e la Region Occitània, lo CIRDOC-Institut occitan de cultura, lo Congrès permanent de la lenga occitana, l'associacion Òc-Bi per l'ensenhament bilingüe a l'escola publica, la con-federacion de las Calandretas, l'Institut d'Estudis Occitans (IEO) e los dos Centres de formacion professionala en occitan (CFPO) de Besièrs e de Pau. **De personas ressorsas** son de mai identificadas per orientar las demandas d'acompanhament.

Totes los contenguts foguèron **testats** al prèu d'elegit.e.s e de tecnicien.ne.s de collectivitats.

Aquel lòt serà progressivament **desplegat sus l'ensemble del territòri de las regions Novèla-Aquitània e Occitània**. Serà sustot utilizat pels servicis de l'OPLO e de sas tutèlas pendent los rencontres a venir, difusat al prèu dels partenaris associatius e mes a disposicion sus diferents punts de difusion del territòri.

#### Contact-premsa :

[gael.tabarly@ofici-occitan.eu](mailto:gael.tabarly@ofici-occitan.eu) / 07 56 27 27 07